

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Odbor za zdravstvo, rad
i socijalno staranje
Broj: 28-2/20-2/4
EPA 928 XXVI
Podgorica, 15. jul 2020. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 149 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 09. jul 2020. godine, podnosi

Izveštaj

o razmatranju amandmana (12) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su podnijeli poslanici Zvonko Vuković i Maja Bakrač (klasifikacioni broj: 28-2/20-2/4 EPA 928 XXVI od 07. 07. 2020. godine)

I. Odbor je, na sjednici održanoj 09. jula 2020. godine, razmotrio amandmane (12) koje su podnijeli poslanici Zvonko Vuković i Maja Bakrač (klasifikacioni broj: 28-2/20-2/4 EPA 928 XXVI od 07. 07. 2020. godine).

II. Podnosioci amandmana poslanik Zvonko Vuković i Maja Bakrač predložili su korekciju njihovih amandmana 4 i 11. U amandmanu 4, koji se odnosi na član 70 stav 4 važećeg zakona, potrebno je riječi: „Doma zdravlja Podgorica“ zamijeniti riječima: „doma zdravlja Glavnog grada“.

Takođe, ista korekcija je predložena i u amandmanu 11, kojim se u članu 49 Predloga zakona poslije člana 174 važećeg zakona dodaju dva nova člana. S tim u vezi, u novom članu 174h riječi: „Doma zdravlja Podgorica“ potrebno je zamijeniti riječima: „doma zdravlja Glavnog grada“.

III. Odbor je, u skladu sa Pravno - tehničkim pravilima za izradu propisa („Službeni list CG“, broj 2/10), predložio pravno tehničke korekcije amandmana 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 i 12. S tim u vezi, Odbor je konstatovao da je potrebno modifikovati amandman 1 zbog čega je neophodno povlačenje amandmana 7. Isto tako, Odbor je konstatovao da je potrebno modifikovati amandman 5 zbog čega je neophodno povlačenje amandmana 6. Takođe, Odbor je utvrdio da je potrebno izvršiti određene pravno tehničke korekcije amandmana 2, 4, 11 i 12.

1. Amandman 1 mijenja se i glasi:

Amandman 1

“Poslije člana 7 Predloga zakona dodaju se dva nova člana koji glase:

“Član 8

Poslije člana 30 dodaje se novi član koji glasi:

Član 30a

Zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite mogu da pružaju zdravstvene usluge korišćenjem telekomunikacionih i informacionih tehnologija, bez obzira na to gdje se geografski nalaze davalac zdravstvene usluge, građanin kome se pruža zdravstvena usluga, medicinska informacija ili oprema, uz prenošenje medicinskih podataka (telemedicine), u skladu sa zakonom.

Bliže uslove, organizaciju i način obavljanja zdravstvenih usluga iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 9

U članu 32 stav 1 poslije riječi: „klinički centar“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom i poslije riječi „institut“ dodaju se riječi: „Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore „Montefarm“.”

Vrši se odgovarajuća prenumeracija preostalih članova Predloga zakona.

2. U amandmanu 2 broj „10a“ zamjenjuje se brojem „11“.

3. Amandman 4 mijenja se i glasi:

„Amandman 4

Poslije člana 17 Predloga zakona dodaje se novi član koji glasi:

„Član 18

U članu 70 stav 4 poslije riječi: „Crne Gore“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom a poslije riječi: „Instituta za javno zdravlje,“ dodaju se riječi: „Zavoda za hitnu pomoć, Zavoda za transfuziju krvi, Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“ i doma zdravlja Glavnog grada,“

4. Amandman 5 mijenja se i glasi:

„Amandman 5

Poslije člana 23. Predloga zakona dodaju se tri nova člana koji glase:

„Član 24

U članu 91 stav 1 poslije riječi: „zdravstvenim radnicima“ dodaju se riječi: „i zdravstvenim saradnicima“.

U stavu 2 poslije riječi: „zdravstveni radnici“ dodaju se riječi: „i zdravstveni saradnici“ a poslije riječi: „zdravstvenog radnika“ dodaju se riječi: „i zdravstvenog saradnika“.

U stavu 3 poslije riječi: „zdravstvenog radnika“ dodaju se riječi: „i zdravstvenog saradnika“.

Vrši se odgovarajuća prenumeracija preostalih članova Predloga zakona.

Član 25

U članu 92 poslije riječi: „zdravstvenih radnika“ dodaju se riječi: „zdravstvenih saradnika“.

Vrši se odgovarajuća prenumeracija preostalih članova Predloga zakona.

Član 26

Član 93 mijenja se i glasi:

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici dužni su da, nakon završenog pripravničkog staža, polažu stručni ispit pred ispitnom komisijom koju obrazuje Ministarstvo.“.

Vrši se odgovarajuća prenumeracija preostalih članova Predloga zakona.

5. U amandmanu 11, kojim se u članu 49 Predloga zakona, poslije člana 174 važećeg zakona, dodaju dva nova člana, u novom članu 174h riječi: „Doma zdravlja Podgorica“ zamjenjuju se riječima: „doma zdravlja Glavnog grada“.

Takođe, u drugom novom članu riječi: „Član 174i“ zamjenjuju se riječima: „Član 174j“.

6. U amandmanu 12, u uvodnoj rečenici riječ „dodaju“ zamjenjuje se riječju „dodaje“, broj „49a“, zamjenjuje se brojem „50“ a broj „2“ zamjenjuje se riječju „dva“.

IV. Podnosioci amandmana poslanici Zvonko Vuković i Maja Bakrač saglasili su se sa predloženim pravno tehničkim korekcijama Odbora i, nakon toga, konstatovali da povlače amandmane 6 i 7.

V. Predstavnica predlagača zakona Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, saglasila se sa podnijetim amandmanima poslanika Zvonka Vukovića i Maje Bakrač (korigovani amandman 1, korigovani amandman 2, amandman 3, korigovani amandman 4, korigovani amandman 5, amandman 8, amandman 9, amandman 10, korigovani amandman 11 i korigovani amandman 12).

S tim u vezi, Odbor je konstatovao da, nakon povlačenja amandmana 6 i 7, preostalih 10 amandmana poslanika Zvonka Vukovića i Maje Bakrač (korigovani amandman 1, korigovani amandman 2, amandman 3, korigovani amandman 4, korigovani amandman 5, amandman 8, amandman 9, amandman 10, korigovani amandman 11 i korigovani amandman 12), shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

VI. Za izvjestioca Odbora, na sjednici Skupštine, određen je poslanik dr Nedžad Drešević, član Odbora.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
Slavko Numanović
